


Mmofra Twerε Kronkron
de reba

Oba Desεefoε no



Ɔtwerεfoo: Edward Hughes

Deε oyεε mfonini ahodoo: Lazarus
Alastair Paterson

Ɔsamufoo: Ruth Klassen; Sarah S.

Nkyerεaseeni: Kwasi Adomako

Deε ototoo ho nneεma: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Σε wonton nko ara deε a, wowo ho kwan σε
wotwe anaase wotintim saa ayεεm yi bi.





Na Yesu do se Obeka
Onyankopon bonefakye
akyerε nkurofoɔ no.
Nanso na Yewfoɔ
mpanimfoɔ no nwiinwii
wo N'ayɔnkofa a εda
One aboneyεfoɔ no ntam
no ho. Eno nti Yesu kaa
abase mmiansa de
kyerεε se abonefoɔ nu
won ho wo won bone ho
a, Onyankopon
ani gye.



Dee edi kan no fa
owura bi a owo
nnwan oha. Baako
yeraeε. Ntem ara
na odwanhwefoε no
gyaee aduokron-nkron
no ho na okohwehweε
dee wayera no.





Odwanhwefo
hwehwee hwehwee
kosi se chunuu
odwan no. Enna ode
no too ne kon ho na
ode anigye de no
koo fie. Osee ne
nnamfonom se,

“Monka me ho na
yenne yen ani, na
mahunu me dwan a
oyerae no!”



Yesu kyerεkyerεε
mu sε anigyεε
kεsεε pa ara ba
osoro εsiane okra
baako a wasesa
n'adwene nti.
Adwensakyera
kyerε sε obi anu
ne ho wo ne bone
ho – wanu ne ho
sε obεgyae.





Na Yesu abasem a
eto so mmieniu no
fa awuraa bi a owo
nwetebena du,
ebetumi aba se eye
sika a watumi asie
firi bere a ohyee bra
ase nyinaa. Adee
a ani ye nyan siie.
oyeraa ne sika no
mu baako.



Pra! Pra! Pra! Awuraa no
hwehwεε baabiara. Akyire yi
ɔhunuu ne sika a ayera no. N'ani
gyee pa ara. Wobetumi abɔ wo
tirim aka deε ɔyεε? Aane, ɔbɔɔ
ne nnamfonom
amanεε!







Bio Yesu kaa se,
“Asoro abɔfoɔ
ani gye εsiane
ɔdebɔneyɛni
baako wanya
adwensakyera
nti.”



Abasem a eto so
mmiansa a Yesu
kaee no na eye
awercho pa ara. Na
ekasa fa aberantes
bi ofirii n'agya fie.



Aberantes no dii ne sika basabasa wo oman a ewo
akyirikyiri bi so. Afei deen na ogye? Okom bema
biribiara see. Okom betumi ade aberantes yi ama
no awu.



Esiane ɔkɔm aniberɛ nti, aberantɛ no nyaa adwuma a na ɔma mprako aduane. Nanso obiara amma no aduane anni. Anka ɔde anigyɛ bɛdi mprako yi aduane yi bi saa ara. Ebia ɔyɛ saa! Akyire yi no, aberantɛ yi adwene baa ne ho so. Ɔdwenee ho sɛ, "Asomfo a wɔwɔ fie no mpo didi yie."








“Meko fie na mase
m’Agya se manu
me ho wo me bone
ho. Mensε se meye
wo ba bio. Megye
di se obefa me se
n’asomfo no mu
baako.”



Bere aberantes no wo akirikyiri no, ne papa hunuu
no se oreba. Papa no de anigye k'ohyiaa ne ba no.
Ofee n'ano na obamoo no.





“Papa, maye bone.
Mense se meye wo
ba bio.” Aberante
no pɛɛ se ɔbo ne
papa amaneɛ se
ɔmfa no se ɔsomfo.
Nanso Papa no de
asɛm foforo bɛtwaa
mu. “Momfa atadeɛ
a eye fe pa ara,
mpaboa ne mpatia
mmɛ me ba no. Na
monto pono keɛɛɛ.”



Wɔtoɔ pɔno kɛsɛɛ ɛsiane ɔba no a ɔfirii ne nsa a
ne nsa asan aka no no nti. Yesu kaa abasɛm yi firi

sɛ ɛkyɛɛ sɛdɛɛ
Onyankɔpɔn
ɔɔ sɛ ɔbɛgye
adebɔneyɛfoɔ
a wɔsɛsa wɔn
adwene na
wɔba ne
nkyɛn no.



Օba Desεεfoօ no

Այεεεm a εfiri Onyankopօn aεεm,
Twerε Kronkron no mu,


Wօ

Luka 15

"Wo nεεm ano ma hann."

Nnwom 119:130






Awieeε



45



60



Saa Twere Kronkron mu ayeseem yi kasa fa yen Nyankopon
Nwanwafo a oboo yen na ope se yehunu No no ho kyere yen.

Onyankopon nim se yeye nneema bone pii, dee Ofre no bone no.
Bone ho asotwee ne owuo nanso Onyankopon do wo pa ara nti
Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewuu wo asennua no
so gyee wo bone ho asotwee. Eha Yesu sore beyee Oteasefo bio
besene ko Osoro Aheman mu! Se wogyee Yesu di na wose no se
Omfa wo bone nkye wo a, Obeye. Afei Obeba abetena wo mu ama
wo ne No atena afebo.

Se wogyee di se yei ne nokore no a, ka yei kyere Onyankopon:
Me Dofe Yesu, Megye di se woyee Onyankopon, na wobeyee onipa
wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra
m'abrabo mu na fa me bone kye me, sedge ebeye a menya obra
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afebo. Boa me na
menye setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twere Kronkron no na wo ne Onyankopon nni
nkommoo da biara! Yohane 3:16

